


Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m ³ /min)			Conc. (µg/m ³)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-21	10:00AM	03-Mar-21	10:00AM	2.8080	2.8932	1652.8	1676.8	24	1.12	1.12	1.12	52.9	Cloudy	152.4	260
08-Mar-21	10:00AM	09-Mar-21	10:00AM	2.8081	2.8814	1676.8	1700.8	24	1.12	1.12	1.12	45.5	Cloudy	152.4	260
13-Mar-21	10:00AM	14-Mar-21	10:00AM	2.8041	2.8871	1700.8	1724.8	24	1.12	1.12	1.12	51.6	Fine	152.4	260
19-Mar-21	10:00AM	20-Mar-21	10:00AM	2.8015	2.8754	1724.8	1748.8	24	1.12	1.12	1.12	45.9	Fine	152.4	260
25-Mar-21	10:00AM	26-Mar-21	10:00AM	2.8024	2.9201	1748.8	1772.8	24	1.12	1.12	1.12	73.2	Fine	152.4	260
29-Mar-21	10:00AM	30-Mar-21	10:00AM	2.8083	2.8807	1772.8	1796.8	24	1.12	1.12	1.12	45.0	Fine	152.4	260


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m ³ /min)			Conc. (µg/m ³)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-21	10:00AM	03-Mar-21	10:00AM	2.8049	2.8874	2072.4	2096.4	24	1.12	1.12	1.12	51.3	Cloudy	152.6	260
08-Mar-21	10:00AM	09-Mar-21	10:00AM	2.8055	2.8841	2096.4	2120.4	24	1.12	1.12	1.12	48.8	Cloudy	152.6	260
13-Mar-21	10:00AM	14-Mar-21	10:00AM	2.8071	2.8901	2120.4	2144.4	24	1.12	1.12	1.12	51.6	Fine	152.6	260
19-Mar-21	10:00AM	20-Mar-21	10:00AM	2.8033	2.8708	2144.4	2168.4	24	1.12	1.12	1.12	41.9	Fine	152.6	260
25-Mar-21	10:00AM	26-Mar-21	10:00AM	2.8079	2.9266	2168.4	2192.4	24	1.12	1.12	1.12	73.8	Fine	152.6	260
29-Mar-21	10:00AM	30-Mar-21	10:00AM	2.8025	2.8758	2192.4	2216.4	24	1.12	1.12	1.12	45.5	Fine	152.6	260


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m ³ /min)			Conc. (µg/m ³)	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
02-Mar-21	10:00AM	03-Mar-21	10:00AM	2.8081	2.8940	2212.6	2236.6	24	1.12	1.12	1.12	53.3	Cloudy	141.1	260
08-Mar-21	10:00AM	09-Mar-21	10:00AM	2.8083	2.8813	2236.6	2260.6	24	1.12	1.12	1.12	45.4	Cloudy	141.1	260
13-Mar-21	10:00AM	14-Mar-21	10:00AM	2.8083	2.8867	2260.6	2284.6	24	1.12	1.12	1.12	48.8	Fine	141.1	260
19-Mar-21	10:00AM	20-Mar-21	10:00AM	2.8040	2.8699	2284.6	2308.6	24	1.12	1.12	1.12	41.0	Fine	141.1	260
25-Mar-21	10:00AM	26-Mar-21	10:00AM	2.8045	2.9213	2308.6	2332.6	24	1.12	1.12	1.12	72.6	Fine	141.1	260
29-Mar-21	10:00AM	30-Mar-21	10:00AM	2.8034	2.8790	2332.6	2356.6	24	1.12	1.12	1.12	47.0	Fine	141.1	260


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)

Date	Weather Condition	Time		Conc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-21	Cloudy	8:04	11:04	55	60	63	280.4	500
08-Mar-21	Cloudy	14:26	17:26	48	52	55	280.4	500
13-Mar-21	Cloudy	8:11	11:11	56	54	51	280.4	500
19-Mar-21	Cloudy	13:09	16:09	45	50	43	280.4	500
25-Mar-21	Fine	8:03	11:03	70	84	77	280.4	500
29-Mar-21	Fine	13:01	16:01	46	50	49	280.4	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)

Date	Weather Condition	Time		Conc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-21	Cloudy	8:12	11:12	51	69	66	278.5	500
08-Mar-21	Cloudy	14:34	17:34	56	49	52	278.5	500
13-Mar-21	Cloudy	8:19	11:19	60	51	55	278.5	500
19-Mar-21	Cloudy	13:17	16:17	44	42	49	278.5	500
25-Mar-21	Fine	8:11	11:11	81	80	83	278.5	500
29-Mar-21	Fine	13:09	16:09	50	43	56	278.5	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)



Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)

Date	Weather Condition	Time		Conc. ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
02-Mar-21	Cloudy	8:27	11:27	54	53	60	275.4	500
08-Mar-21	Cloudy	14:51	17:51	49	50	55	275.4	500
13-Mar-21	Cloudy	8:34	11:34	57	53	64	275.4	500
19-Mar-21	Cloudy	13:34	16:34	53	43	41	275.4	500
25-Mar-21	Fine	8:26	11:26	71	72	88	275.4	500
29-Mar-21	Fine	13:17	16:17	49	52	53	275.4	500

Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)




Noise Monitoring Result at Station NM2A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-21	8:04	64.6	58.5	59.8
02-Mar-21	8:09	61.1	56.4	
02-Mar-21	8:14	61.5	56.5	
02-Mar-21	8:19	64.9	58.5	
02-Mar-21	8:24	64.6	58.6	
02-Mar-21	8:29	62.3	57.5	
08-Mar-21	14:26	59.6	55.5	58.5
08-Mar-21	14:31	61.2	56.5	
08-Mar-21	14:36	61.7	56.5	
08-Mar-21	14:41	61.3	56.8	
08-Mar-21	14:46	62.6	57.5	
08-Mar-21	14:51	61.5	56.5	
13-Mar-21	8:11	59.5	55.5	57.7
13-Mar-21	8:16	61.2	56.5	
13-Mar-21	8:21	59.3	55.2	
13-Mar-21	8:26	59.7	55.8	
13-Mar-21	8:31	61.1	56.6	
13-Mar-21	8:36	59.4	55.2	
19-Mar-21	13:09	61.4	57.5	59.5
19-Mar-21	13:14	61.2	56.6	
19-Mar-21	13:19	63.6	58.5	
19-Mar-21	13:24	61.5	57.5	
19-Mar-21	13:29	61.3	57.4	
19-Mar-21	13:34	61.8	57.6	
25-Mar-21	8:03	63.8	56.4	61.9
25-Mar-21	8:08	62.1	56.1	
25-Mar-21	8:13	65.3	57.5	
25-Mar-21	8:18	63.7	56.8	
25-Mar-21	8:23	66.3	57.6	
25-Mar-21	8:28	63.6	56.4	
29-Mar-21	13:01	62.6	56.5	60.8
29-Mar-21	13:06	63.4	56.6	
29-Mar-21	13:11	63.5	56.6	
29-Mar-21	13:16	62.4	56.1	
29-Mar-21	13:21	62.5	56.3	
29-Mar-21	13:26	62.4	56.5	



The station set-up of a façade measurement at station NM2A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM2A




Noise Monitoring Result at Station NM3A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-21	9:34	72.1	63.5	69.8
02-Mar-21	9:39	74.3	64.5	
02-Mar-21	9:44	73.6	64.5	
02-Mar-21	9:49	74.6	65.5	
02-Mar-21	9:54	74.3	64.5	
02-Mar-21	9:59	72.5	63.5	
08-Mar-21	15:59	69.6	62.5	65.0
08-Mar-21	16:04	68.5	61.5	
08-Mar-21	16:09	66.6	60.8	
08-Mar-21	16:14	67.3	61.3	
08-Mar-21	16:19	67.2	61.5	
08-Mar-21	16:24	67.9	61.7	
13-Mar-21	9:41	71.4	63.5	67.9
13-Mar-21	9:46	69.5	62.4	
13-Mar-21	9:51	72.5	63.5	
13-Mar-21	9:56	73.3	64.5	
13-Mar-21	10:01	71.2	63.3	
13-Mar-21	10:06	71.6	63.5	
19-Mar-21	14:42	71.5	65.8	68.8
19-Mar-21	14:47	73.5	67.5	
19-Mar-21	14:52	73.6	66.6	
19-Mar-21	14:57	71.9	65.6	
19-Mar-21	15:02	71.8	65.8	
19-Mar-21	15:07	71.2	63.5	
25-Mar-21	9:33	68.4	64.2	67.5
25-Mar-21	9:38	70.9	63.2	
25-Mar-21	9:43	68.6	64.3	
25-Mar-21	9:48	68.2	64.2	
25-Mar-21	9:53	68.7	64.8	
25-Mar-21	9:58	68.6	64.5	
29-Mar-21	14:43	70.4	63.5	67.2
29-Mar-21	14:48	68.4	64.6	
29-Mar-21	14:53	70.2	63.5	
29-Mar-21	14:58	68.3	64.1	
29-Mar-21	15:03	68.2	64.5	
29-Mar-21	15:08	70.7	63.2	



The station set-up of a façade measurement at station NM3A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM3A




Noise Monitoring Result at Station NM4A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
02-Mar-21	10:09	70.6	66.5	68.5
02-Mar-21	10:14	72.1	67.6	
02-Mar-21	10:19	69.6	65.5	
02-Mar-21	10:24	70.2	66.5	
02-Mar-21	10:29	70.4	66.4	
02-Mar-21	10:34	71.3	67.5	
08-Mar-21	16:34	65.5	60.5	64.4
08-Mar-21	16:39	66.3	61.5	
08-Mar-21	16:44	64.6	59.6	
08-Mar-21	16:49	66.9	61.8	
08-Mar-21	16:54	68.6	62.5	
08-Mar-21	16:59	66.6	61.2	
13-Mar-21	10:16	72.5	67.5	69.0
13-Mar-21	10:21	70.1	66.5	
13-Mar-21	10:26	70.3	66.2	
13-Mar-21	10:31	72.6	67.6	
13-Mar-21	10:36	72.8	67.4	
13-Mar-21	10:41	69.2	65.6	
19-Mar-21	15:17	68.1	63.4	66.9
19-Mar-21	15:22	69.6	64.6	
19-Mar-21	15:27	69.5	64.5	
19-Mar-21	15:32	68.9	63.8	
19-Mar-21	15:37	66.6	62.5	
19-Mar-21	15:42	68.5	63.5	
25-Mar-21	10:08	65.6	60.5	64.0
25-Mar-21	10:13	65.1	59.6	
25-Mar-21	10:18	66.0	61.5	
25-Mar-21	10:23	66.9	61.6	
25-Mar-21	10:28	65.6	60.1	
25-Mar-21	10:33	66.5	61.5	
29-Mar-21	15:18	70.1	65.5	68.0
29-Mar-21	15:23	69.6	64.3	
29-Mar-21	15:28	69.8	64.5	
29-Mar-21	15:33	70.3	65.5	
29-Mar-21	15:38	69.9	64.2	
29-Mar-21	15:43	70.1	65.3	



The station set-up of a façade measurement at station NM4A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM4A



Noise Monitoring Result at Station NM5A

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)	Leq (30 min.) +3 dB(A)
02-Mar-21	8:54	63.3	55.5	60.9	63.9
02-Mar-21	8:59	64.7	56.5		
02-Mar-21	9:04	64.3	56.7		
02-Mar-21	9:09	62.5	54.5		
02-Mar-21	9:14	64.7	56.6		
02-Mar-21	9:19	62.4	54.3		
08-Mar-21	15:18	63.5	55.5	61.9	64.9
08-Mar-21	15:23	63.6	55.4		
08-Mar-21	15:28	67.3	57.5		
08-Mar-21	15:33	66.4	57.4		
08-Mar-21	15:38	67.6	57.5		
08-Mar-21	15:43	63.6	55.5		
13-Mar-21	9:01	64.4	56.5	61.8	64.8
13-Mar-21	9:06	66.9	57.6		
13-Mar-21	9:11	64.3	56.5		
13-Mar-21	9:16	64.9	56.7		
13-Mar-21	9:21	64.4	56.3		
13-Mar-21	9:26	64.8	56.8		
19-Mar-21	14:01	64.5	60.3	62.6	65.6
19-Mar-21	14:06	63.6	58.5		
19-Mar-21	14:11	65.6	61.5		
19-Mar-21	14:16	64.7	60.8		
19-Mar-21	14:21	64.6	60.6		
19-Mar-21	14:26	64.3	60.2		
25-Mar-21	8:53	63.8	60.2	61.9	64.9
25-Mar-21	8:58	65.3	61.2		
25-Mar-21	9:03	63.9	60.5		
25-Mar-21	9:08	63.4	60.3		
25-Mar-21	9:13	65.6	61.2		
25-Mar-21	9:18	63.3	60.4		
29-Mar-21	14:02	65.8	61.4	62.4	65.4
29-Mar-21	14:07	63.5	60.3		
29-Mar-21	14:12	65.2	61.1		
29-Mar-21	14:17	65.9	61.5		
29-Mar-21	14:22	65.3	61.1		
29-Mar-21	14:27	65.4	61.3		

Remarks:

+3dB(A) correction was applied to free-field measurement.



The station set-up of a free-field measurement at station NM5A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM5A

